



## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

FIZIKA ČVRSTOG STANJA II

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:**

FCS II

**3. Ciklus studija:**

1

**4. Bodovna vrijednost ECTS:**

7

**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni       Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

nema preduslova

**7. Ograničenja pristupa:**

nema ograničenja

**8. Trajanje / semestar:**

1

7

**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:

3
2
1

9.2. Auditorne vježbe:

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

**10. Fakultet:**

Prirodno-matematički

**11. Odsjek / Studijski program:**

Fizika/Edukacija u fizici; Primijenjena fizika

**12. Odgovorni nastavnik:**

Dr.sc. Izet Gazdić

**13. E-mail nastavnika:**

izet.gazdic@untz.ba

**14. Web stranica:**

www.pmf.untz.ba

**15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

Usvojiti znanja o prenosnim pojavama u čvrstim tijelima, supraprovodljivosti i njenoj primjeni, poluprovodnicima i njihovim osobinama kao i o mikroskopskom objašnjenju magnetnih osobina materijala, razvijati sposobnosti rješavanja računskih zadataka i eksperimentalnog ispitanja fizičkih pojava u kristalnim i amorfnim strukturama.

**16. Ishodi učenja:**

Na kraju semestra/kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:

razumiju prenosne pojave u čvrstim tijelima, razmiju pojave supraprovodljivosti i oblasti njene primjene, razmiju strukturu i osobine poluprovodnika, kao i magnetne osobine čvrstih tijela, raspolažu sposobnošću analiziranja fizičkih problema i rješavanja fizičkih zadataka, kao i sposobnošću preglednog i jasnog pisanja izvještaja o provedenom eksperimentalnom ispitanju.

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

Sommerfeld-ov model metala. Elektronski gas u metalu. Fermi-Dirac-ova statistika. Raspodjela elektrona po komponentama impulsa i impulsima i kinetičkim energijama. Srednje vrijenosti veličina. Ponašanje elektronskog gasa na temperaturi apsolutne nule. Molarni topotni kapacitet elektronskog gasa u metalima. Degenerisanost. elektr. gasa i uslovi prestanka degeneracije. Uticaj temperature na raspodjelu elektrona. Termoelektronska emisija. Zonska teorija čvrstih tijela. Blochovo rješenje parcijalne diferencijalne jednačine sa periodičnim koeficijentima. Kronig-Penney-ev model. Energija elektrona u kristalu. Efektivna masa elektrona. Šupljina u energijskoj zoni. Gustina stanja u energijskim zonama. Korišćenje X-zračenja u ispitanju energijskih zona u kristalima. Električne osobine kristala-provodnici, poluprovodnici i izolatori. Elektroprovodnost čvrstih tijela. Formulacija Ohm-ovog, Joul-Lenz-ovog i Wiedemann-Franz-ovog zakona sa mikroskopskog stanovišta. Električna i topotna vodljivost kristala. Hallov efekat i njegova primjena. Kretanje elektrona u metalu pod djelovanjem naizmjeničnog električnog polja. Klasično i kvantno objašnjenje pojave električnog otpora u čvrstom agregatnom stanju. Otpor idealnog metala. Topotna provodnost metala. Poluprovodnici i njihove osobine. Vlastiti poluprovodnici i njihove osobine. Dielektrične osobine čvrstih tijela. Polarizacija. Piezoelektricitet. Feroelektricitet. Magnetne osobine čvrstih tijela. Supravodljivost.

**18. Metode učenja:**

Metod usmenog izlaganja, metod pismenog izlaganja, audio-vizuelni metod, metod razgovora, metod demonstracije, eksperimentalni metod, interaktivni metod.

**19. Objasnjenje o provjeri znanja:**

Laboratorijske vježbe: Studenti su obavezni uraditi laboratorijske vježbe.

Parcijalni ispiti: U toku ovog kursa predviđena su dva testa. I test na polovini semestra, a II test u zadnjoj sedmici nastave. Testovi obuhvataju nastavno gradivo koje je ispredavano u tom periodu, kao i računske fizikalne zadatke.

Završni ispit: završni ispit se organizuje nakon 15. sedmice i obuhvata cjelokupno ispredavano gradivo. Na ispitima se provjerava teorija i zadaci.

**20. Težinski faktor provjere:**

Prvi parcijalni ispit : 25% ocjene

Drugi parcijalni ispit: 25% ocjene

Završni ispit: 50% ocjene

Ocjena na ispitu se formira na osnovu ukupno osvojenih bodova na parcijalnim ispitima i završnom ispitu:  
od 0-53 % ocjena pet (5), od 54-63 % ocjena šest (6), od 64-73 % ocjena sedam (7), od 74-83 % ocjena osam (8), od 84-93 % ocjena devet (9), od 94-100 % ocjena deset (10)

**21. Osnovna literatura:**

1. Vladimir Šips, "Uvod u fiziku čvrstog stanja", Školska knjiga, Zagreb, 1991.
2. Epifanov, " Fizika čvrstog stanja".
3. B. Stanić, M. Marković, «Zbirka rešenih zadataka iz atomske i nuklearne fizike», Naučna knjiga, Beograd, 1987P.
4. Jablan Dojčilović, "Fizika čvrstog stanja", Univerzitetski udžbenik, Beograd, 2007.

**22. Internet web reference:**

sve reference koje sadrže nastavno gradivo predviđeno ovim kursom.

**23. U primjeni od akademske godine:**

2018/19

**24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**

26.04.2018